

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SANACIJI KREDITNIH INSTITUCIJA*

Član 1

U Zakonu o sanaciji kreditnih institucija („Službeni list CG“, br. 72/19, 8/21 i 113/24) u članu 6 stav 1 tačka 72 riječi: „stav 7“ zamjenjuju se riječima: „stav 9“.

Na kraju tačke 78 tačka se zamjenjuje tačka-zarezom i dodaje nova tačka koja glasi:

„79) **subjekat planiran za stečaj** je kreditna institucija sa sjedištem u Crnoj Gori za koju je, planom sanacije grupe ili planom sanacije za kreditnu instituciju koja nije dio grupe, predviđeno sprovođenje stečajnog postupka ili kreditna institucija koja je dio sanacione grupe, ali nije subjekt sanacije, a u odnosu na koju se planom sanacije grupe ne predviđa primjena ovlašćenja za smanjenje vrijednosti i konverziju.“

Član 2

U članu 25 stav 10 tačka 1 riječi: „stav 4“ zamjenjuju se riječima: „stav 6“, a riječi: „stav 7“ zamjenjuju se riječima: „stav 9“.

U tački 2 riječi: „stav 7“ zamjenjuju se riječima: „stav 9“.

Član 3

U članu 28a stav 1 riječi: „stav 4“ zamjenjuju se riječima: „stav 6“, a riječi: „stav 7“ zamjenjuju se riječima: „stav 9“.

Član 4

U članu 29 stav 3 mijenja se i glasi:

„(3) Subjektu planiranom za stečaj, Centralna banka ne određuje minimalni zahtjev za regulatornim kapitalom i kvalifikovanim obavezama iz stava 1 ovog člana.“

Poslije stava 3 dodaju se dva nova stava koja glase:

„(4) Izuzetno od stava 3 ovog člana, Centralna banka može procijeniti da li je opravdano odrediti minimalni zahtjev za regulatornim kapitalom i kvalifikovanim obavezama iz stava 1 ovog člana za subjekat planiran za stečaj na pojedinačnoj osnovi, i to u iznosu koji je veći od iznosa za pokriće očekivanih gubitaka u cjelosti, u skladu sa stavom 2 tačka 1 ovog člana.

(5) **Radi** procjene iz stava 4 ovog člana, Centralna banka uzima u obzir mogući uticaj na finansijsku stabilnost i na rizik širenja negativnih efekata na finansijski sistem, uključujući i finansiranje sistema zaštite depozita.“

U stavu 4 riječi: „stava 7“ zamjenjuju se riječima: „stava 9“.

U stavu 6 riječi: „do 5“ zamjenjuju se riječima: „do 7“.

Dosadašnji st. 4 do 7 postaju st. 6 do 9.

Član 5

U članu 30 stav 6 riječi: „stav 7“ zamjenjuju se riječima: „stav 9“.

Član 6

U članu 31 poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi:

„(5) Izuzetno od st. 2, 3 i 4 ovog člana Centralna banka može za zavisno društvo iz stava 1 ovog člana zahtjev iz člana 29 ovog zakona odrediti na konsolidovanoj osnovi, ako:

1) zavisno društvo ispunjava jedan od sljedećih uslova:

- akcionar ili imalac udjela u zavisnom društvu je subjekat sanacije koji je matični finansijski holding u Evropskoj uniji ili matični mješoviti finansijski holding u Evropskoj uniji;
- zavisno društvo i subjekat sanacije imaju sjedište u Crnoj Gori, odnosno u istoj državi članici i dio su iste grupe za sanaciju;
- subjekat sanacije, osim tog zavisnog društva, nema u neposrednom vlasništvu drugo zavisno društvo, ni zavisno pravno lice iz člana 3 tač. 2, 3 i 4 ovog zakona, ako taj subjekat podliježe zahtjevima iz člana 29 ovog zakona;
- odbici od stavki kvalifikovanih obaveza koji se zahtijevaju u skladu sa propisom kojim se uređuje adekvatnost kapitala kreditnih institucija nesrazmjerno bi uticali na zavisno društvo;
- zavisno društvo podliježe dodatnim zahtjevima za kapitalom iznad minimalno propisanog u skladu sa zakonom kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija samo na konsolidovanoj osnovi i određivanje zahtjeva iz člana 29 ovog zakona na konsolidovanoj osnovi ne bi dovelo do procjenjivanja potreba za dokapitalizacijom za potrebe člana 29 stav 1 tačka 2 ovog zakona, podgrupe koja se sastoji od subjekata iste konsolidovane osnove, posebno ako u toj konsolidaciji dominiraju subjekti planirani za stečaj;

2) se ispunjavanjem zahtjeva iz člana 29 ovog zakona na konsolidovanoj osnovi ne narušava:

- vjerodostojnost i sprovođenje sanacione strategije grupe;
- mogućnost da zavisno društvo nakon izvršenja ovlašćenja za smanjenje vrijednosti i konverziju instrumenata kapitala i kvalifikovanih obaveza ispuni kapitalne zahtjeve; i
- primjerenost mehanizma za interni prenos gubitaka i dokapitalizaciju, uključujući ovlašćenja iz člana 48 ovog zakona za smanjenje vrijednosti i konverziju instrumenata kapitala i kvalifikovanih obaveza zavisnog društva ili drugih subjekata iz sanacione grupe.“

U stavu 6 riječi: „stava 5“ zamjenjuju se riječima: „stava 6“.

U stavu 8 riječi: „do 7“ zamjenjuju se riječima: „do 8“.

Dosadašnji st. 5 do 8 postaju st. 6 do 9.

Član 7

U članu 164 poslije riječi: „člana 30 st. 6 i 7,“ dodaju se riječi: „član 31 stav 5 tačka 1 alineja 1,“.

Član 8

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

**U ovaj zakon prenijeta je Direktiva (EU) 2024/1174 Evropskog parlamenta i Savjeta od 11. aprila 2024. godine o izmjeni Direktive 2014/59/EU i Uredbe (EU) br. 806/2014 u pogledu određenih aspekata minimalnog zahtjeva za regulatorni kapital i kvalifikovane obveze.*



Ministarstvo
finansija

Adresa: ul. Stanka Dragojevića 2,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 242 835
fax: +382 20 224 450
www.mif.gov.me

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SANACIJI KREDITNIH INSTITUCIJA

Vrijeme trajanja javne rasprave: od 19.11.2025. godine do 09.12.2025. godine

Način sprovođenja javne rasprave (održavanje okruglih stolova, tribina i prezentacija, sa navedenim mjestom i datumom održavanja; dostavljanje primjedbi, predloga i sugestija u pisanom ili elektronskom obliku, sa navedenim načinom i rokom dostavljanja):

- Dostavljanje primjedbi, predloga i sugestija u pisanom ili elektronskom obliku.

Ovlašćeni predstavnici ministarstva koji su učestvovali u javnoj raspravi:

- Direktorat za finansijski sistem i koordinaciju politika.

Podaci o broju i strukturi učesnika u javnoj raspravi:

- Obavještenje o javnoj raspravi je dostavljeno svim bankama u Crnoj Gori, Centralnoj banci Crne Gore, Udruženju banaka, Komisiji za tržište kapitala i Agenciji za nadzor osiguranja.
- Tokom trajanja javne rasprave primjedbi, predloga i sugestija nije bilo.

Rezime dostavljenih primjedbi, predloga i sugestija, sa navedenim razlozima njihovog prihvatanja, odnosno neprihvatanja:

- /

Primjedbe, predlozi i sugestije čije se pojašnjenje tražilo ili koji nijesu prihvaćeni:

- Primjedbi, sugestija i predloga nije bilo.

Mjesto i datum sačinjavanja izvještaja: Podgorica, 11.12.2025. godine

Naziv organizacione jedinice ministarstva koja je odgovorna za pripremu nacrtu zakona, odnosno strategije:

- Direktorat za finansijski sistem i koordinaciju politika.

Potpis ministra, odnosno rukovodioca organizacione
jedinice ministarstva koja je odgovorna za pripremu
nacrtu zakona, odnosno strategije



Potpis predstavnika Centralne banke Crne Gore